


Deloitte.



Deloitte d.o.o. Podgorica

Izveštaj o transparentnosti

29. mart 2019. godine

Izveštaj o transparentnosti

Sadržaj

1	Deloitte mreža, pravna forma i organizaciono uređenje unutar mreže	3
2	Pravna, vlasnička i upravljačka struktura društva	3
3	Opis upravljačke strukture Društva	4
4	Sistem interne kontrole kvaliteta	4
5	Datum poslednje nezavisne provjere kvaliteta rada društva za reviziju	6
6	Popis subjekata iz člana 29 Zakona za koje je Društvo sprovelo reviziju tokom prethodne poslovne godine	6
7	Izjava o nezavisnosti rada društva	6
8	Izjava o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji	6
9	Parametri za utvrđivanje zarada glavnih partnera za reviziju	7
10	Politika rotacije ključnih partnera revizije i članova revizorskog tima	7
11	Finansijske informacije	7
12	Zahtjev u vezi sa licenciranjem ovlašćenih revizora u skladu sa lokalnim propisima	8

Uvodna riječ Partnera u reviziji i Izvršnog direktora



Zadovoljstvo nam je da predstavimo Izvještaj o transparentnosti Društva za reviziju i konsalting Deloitte d.o.o. Podgorica. Izvještaj o transparentnosti sadrži opis organizacije i mreže kojoj Deloitte d.o.o. Podgorica pripada, zatim podatke o upravljačkoj strukturi, sistemima internih i eksternih kontrola. Takođe, izvještaj sadrži postupke koje primjenjujemo u praksi radi očuvanja nezavisnosti, kao i naše finansijske rezultate.

Deloitte je vodeća revizorsko-konsultantska kuća koja svoje dugogodišnje iskustvo i veliko tržišno znanje neprekidno usavršava i primjenjuje u unapređenju poslovanja. Sama transparentnost prerasta u ključni element kojim se dokazuje kvalitet revizije, tako da podržavamo objavljivanje informacija kojima ćemo ulagačima, odborima za reviziju, regulatornim tijelima i drugim zainteresovanim stranama omogućiti da se uvjere u naše zalaganje za kvalitet revizije.

Vjerujemo da će ovaj Izvještaj pomoći u sagledavanju važnosti koju Deloitte d.o.o. Podgorica polaže na kvalitet obavljanja revizije i konsultantskih usluga.

Katarina Bulatović
Izvršni direktor i Partner u reviziji

Izveštaj o transparentnosti

Deloitte d.o.o. Podgorica Izveštaj o transparentnosti

Uvod

Kao društvo za reviziju koje obavlja zakonsku reviziju godišnjih finansijskih iskaza pravnih lica iz člana 29 Zakona o reviziji ("Službeni list Crne Gore", br. 001/17 od 09.01.2017. – u daljem tekstu: Zakon), Društvo za reviziju i konsalting „Deloitte“ d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: „Društvo“) izdaje godišnji izvještaj o transparentnosti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona.

Svi podaci navedeni u priloženom izvještaju odnose se na položaj Društva na dan 31. decembar 2018. godine, osim ako nije drugačije naznačeno.

1 Deloitte mreža, pravna forma i organizaciono uređenje unutar mreže

O Deloitte-u

„Deloitte“ je brend iza koga stoje desetine hiljada posvećenih profesionalaca zaposlenih u samostalnim društvima članovima ove organizacije, koji zajednički rade na pružanju usluga revizije, finansijskog savjetovanja, upravljanja rizicima, poreskog savjetovanja i drugih srodnih usluga odabranim klijentima. Sva društva su članovi krovnog društva Deloitte Touche Tohmatsu Limited (u daljem tekstu: „DTTL“), pravnog lica osnovanog u skladu sa pravom Ujedinjenog Kraljevstva. Svako društvo član pruža usluge na posebnom geografskom području i podliježe lokalnim zakonima, propisima i profesionalnim standardima zakonodavstva u okviru kojeg posluje. DTTL ne pruža usluge klijentima. DTTL i društva članovi DTTL-a su zasebni pravni subjekti koji ne mogu obavezivati druge pravne subjekte. DTTL i svako društvo član DTTL-a odgovorni su samo za sopstveno činj enje i nečinjenje, a nikako za postupke jedni drugih. Svako društvo član posluje pod imenom „Deloitte“, „Deloitte & Touche“, „Deloitte Touche Tohmatsu“ ili drugim sličnim imenom. Svako društvo član je organizovano drugačije u skladu sa nacionalnim zakonima, propisima, uobičajenom praksom i drugim faktorima, i ima kapacitete da pruža profesionalne usluge na teritoriji na kojoj posluje preko svojih zavisnih preduzeća, filijala ili drugih subjekata.

Posjetite stranicu www.deloitte.com/about za više detalja o pravnoj i organizacionoj strukturi Deloitte Touche Tohmatsu Limited društava člana.

O Deloitte Central Europe

Deloitte Central Europe („DCE“) je regionalna organizacija pravnih subjekata pod okriljem Deloitte Central Europe Holdings Limited, društva člana u Centralnoj Evropi Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Usluge pružaju društva članovi ili povezana lica Deloitte Central Europe Holdings Limited, koja su samostalni pravni subjekti.

2 Pravna, vlasnička i upravljačka struktura društva

Pravna i vlasnička struktura

Osnivači i vlasnici udjela u Društvu za reviziju i konsalting „Deloitte“ d.o.o. Podgorica su:

1. **Preduzeće za reviziju i konsalting Deloitte d.o.o. Beograd** – 40% udjela;
2. **Miloš Macura**, Licencirani ovlašćeni revizor – 30% udjela;
3. **Katarina Bulatović**, Licencirani ovlašćeni revizor – 30% udjela.

Upravljačka struktura

Društvo za reviziju i konsalting „Deloitte“ d.o.o. Podgorica, sa sjedištem u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog bb u Podgorici, je prvi put upisano u Centralni registar Privrednog suda rješenjem br. 5-0103354/001 od 14.09.2002. godine.

Društvo za reviziju i konsalting „Deloitte“ d.o.o. Podgorica je društvo ovlašćeno i registrovano za obavljanje revizije finansijskih iskaza u Crnoj Gori. Društvo je uključeno u Registar društava za reviziju Ministarstva finansija Crne Gore, i posjeduje Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti revizije Ministarstva finansija Crne Gore broj 02-10051/2 od dana 10.11.2009. godine.

3 Opis upravljačke strukture Društva

Društvo, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 006/02 od 08.02.2002, Službeni list Crne Gore", br. 017/07 od 31.12.2007, 080/08 od 26.12.2008, 040/10 od 22.07.2010, 036/11 od 27.07.2011, 040/11 od 08.08.2011), ima tri organa: 1) Osnivači, 2) odbor direktora i 3) izvršni direktor.

4 Sistem interne kontrole kvaliteta

U skladu sa članom 26. stav 2. tačka 4) Zakona, Društvo izjavljuje da primjenjuje efikasan sistem kontrole kvaliteta kroz politike i procedure interne kontrole kvaliteta kao osnove prilikom planiranja i sprovođenja angažmana.

Društvo je usvojilo i primjenjuje politike i procedure u cilju unaprjeđenja poslovne kulture zasnovane na stavu da je kvalitet najviši prioritet, u skladu sa čim Društvo posluje.

Društvo je fokusirano na profesionalnu izuzetnost kao osnov za postizanje trajnog vrhunskog kvaliteta usluge revizije. Politike i procedure Društva sadrže odredbe koje utvrđuju liderske odgovornosti za sistem kontrole kvaliteta u društvu za reviziju, etičke zahtjeve, zahtjeve u vezi sa prihvatanjem klijenata i angažmana i održavanjem kontinuiteta, ljudskim resursima i izvršenjem i monitoringom angažmana.

Interni sistem kontrole kvaliteta sastoji se od dva sistema monitoringa:

- Pregledi u cilju kontrole kvaliteta revizorskog angažmana i
- Kontrola poslovanja

Pregledi u cilju kontrole kvaliteta revizorskog angažmana

Između ostalog, statutarne izvještaji o reviziji pojedinačnih ili konsolidovanih godišnjih finansijskih iskaza pravnih lica iz člana 29 Zakona, predmet su pregleda u cilju kontrole kvaliteta revizorskog angažmana. Pregled obavlja partner koji posjeduje odgovarajuće iskustvo, znanje i kvalifikacije, prije izdavanja izvještaja. Kontrolor kvaliteta revizorskog angažmana može biti dodijeljen Društvu iz DCE mreže da radi u nadležnosti Društva, ali nije ni stvarno, a ni formalno član revizorskog tima.

Revizorski tim na odgovarajući način izvještava kontrolora kvaliteta, dok on obavlja kontrolu na način koji mu omogućava da stekne dovoljno znanja i razumijevanja na osnovu kojih može donijeti zaključke. Odgovornost kontrolora obuhvata objektivnu kontrolu značajnih revizorskih, računovodstvenih i pitanja finansijskog izvještavanja, dokumentovanje izvršenih postupaka kontrole i zaključivanje, na osnovu svih relevantnih činjenica i okolnosti o kojima ima saznanja, da nisu uočena nikakva pitanja koja ukazuju na to da formirane značajne pretpostavke i donijeti zaključci nisu bili odgovarajući u datim okolnostima.

Kod angažmana koji su označeni kao angažmani sa visokim rizikom, imenuje se partner za kontrolu kvaliteta takvih angažmana (Special Review Partner) kako bi se obezbijedio dodatni nivo kompetencije i objektivnosti u planiranju i izvršenju revizorskog angažmana. Ovaj partner za posebnu kontrolu može biti dodijeljen Društvu iz DCE mreže da radi u nadležnosti Društva, ali je nezavisan u odnosu na angažman. Obično takav partner posjeduje specijalizovane tehničke vještine i poznavanje određene privredne grane koji se mogu primijeniti na dati angažman i, u određenim situacijama, nezavisan je u odnosu na odeljenje koje pruža usluge kako bi se obezbijedio viši stepen objektivnosti ili pristup specijalizovanim resursima.

Izveštaj o obavljenoj reviziji se može izdati samo ako se kontrolor uvjerio da je revizorski tim izvršio odgovarajuće procjene i donio pravilne zaključke, u svemu u skladu sa Zakonom ili sa Međunarodnim standardima revizije i drugim važećim pravilima i propisima.

Kontrola poslovanja

Društvo podliježe godišnjoj kontroli kvaliteta, ili „kontroli poslovne prakse“, kako se ta kontrola obično naziva.

Svako društvo član, predmet je periodične kontrole kvaliteta poslovanja svake tri godine. Uobičajeno je da se ocjenjuje postignuće svakog partnera revizije tokom ciklusa od tri godine i za tu svrhu se odabere uzorak od najmanje jednog angažmana partnera za ocjenu. Ocjenjuju se i razmatraju i rezultati rukovodilaca, naročito onih predloženih za unaprjeđenje u partnere.

Izveštaj o transparentnosti

Društvo je odgovorno za sprovođenje kontrole kvaliteta poslovanja. DCE pruža uputstva, smjernice i nadzor u vezi sa planiranjem i postupkom kontrole kvaliteta poslovanja. Opšta koordinacija i administracija programa kontrole kvaliteta poslovanja je odgovornost Direktora kontrole kvaliteta revizije.

Svake godine plan, proces i rezultate kontrole poslovanja nadgleda i odobrava partner drugog društva člana („eksterni partner“). Eksterni partner kojem se dodjeljuje ova odgovornost, tijesno surađuje sa Direktorom kontrole kvaliteta revizije u nadgledanju planiranja i izvođenja kontrole kvaliteta poslovanja.

Vrste angažmana koji su predmet kontrole

Angažmani odabrani za kontrolu kvaliteta su lokalni (nacionalni) angažmani i međunarodni angažmani usmjereni iz inostranstva ka lokalnom nivou i obrnuto (revizije finansijskih iskaza koji se koriste ili se mogu koristiti i izvan granica zemlje). Neki osjetljivi i složeni angažmani (npr. prva godina revizije, situacije u kojima je došlo do promjene kontrole nad subjektom ili do pogoršanja njegove finansijske situacije), takođe ulaze u sastav uzoraka za kontrolu poslovanja. Biraju se subjekti revizije iz svih važnijih privrednih grana.

Obim kontrole kvaliteta poslovanja

Imenovanje kontrolora bazira se na njihovim vještinama, poznavanju određene privredne grane i iskustvu stečenom u međunarodnim angažmanima.

Kontrola pojedinačnih angažmana sastoji se od razgovora sa partnerom i/ili rukovodiocem revizije odgovornim za dati angažman i pregleda izvještaja, radne dokumentacije i korespondencije sa klijentom, ako je potrebno.

Ciljevi kontrole kvaliteta angažmana su:

- utvrditi da li su procedure kontrole kvaliteta pravilno primijenjene u datim angažmanima;
- ocijeniti adekvatnost primjene revizorskog pristupa, uključujući usklađenost sa politikama i procedurama sadržanim u priručnicima Društva za primjenu politika i procedura;
- pratiti usklađenost sa važećim lokalnim propisima; i
- procijeniti ukupan kvalitet usluga pruženih klijentima.

Predmet kontrole su i cjelokupne politike i procedure zavisnih lica Društva za upravljanje rizicima i kontrolu kvaliteta, uključujući sledeće:

- program upravljanja rizicima, uključujući prihvatanje klijenta i angažmana i održavanje kontinuiteta;
- nezavisnost;
- zapošljavanje i napredovanje;
- profesionalni razvoj;
- podnesci državnim organima;
- kontrolu od strane stručnjaka za IT;
- konsultacije sa ekspertima u Društvu;
- konsultacije sa eksternim ekspertima;
- kontrolu kvaliteta angažmana.

Nalazi i preporuke koji su rezultat kontrole kvaliteta poslovanja uključene su u plan upravljanja kvalitetom revizije Društva, i daju se u formi izvještaja o kontroli kvaliteta poslovanja i pisma rukovodstvu koje se upućuje upravi Društva i DCE-a. Svrha plana upravljanja kvalitetom revizije je da ponudi prijedloge za poboljšanje u odnosu na nalaze. Društvo odgovara na nalaze kontrole poslovanja sprovođenjem analize uzroka i izradom detaljnog akcionog plana koji precizira mjere koje će Društvo preduzeti, osobe odgovorne za preduzimanje i sprovođenje navedenih mjera i, gdje je to moguće, vremenski rok za primjenu preporuka.

Pored toga, Društvo sa relevantnim partnerom i drugim odgovarajućim osobljem komunicira o nedostacima (ako ih ima) koji su evidentirani kao rezultat kontrole poslovanja i preporukama za odgovarajuće popravne mjere. Društvo takođe svojim partnerima i drugim ovlašćenim pojedincima saopštava rezultate interne kontrole kvaliteta, kao i kontinuirano praćenje i ocjenu njihovog sistema kontrole kvaliteta.

Izveštaj o transparentnosti

Izjava Izvršnog direktora

Izvršni direktor Društva za reviziju uvjerio se da je prethodno opisani sistem internih kontrola djelotvoran i da omogućuje razumno uvjerenje da Društvo za reviziju i njegovi zaposleni poštuju sve važeće standarde struke i zakonske zahtjeve i da su izdati izvještaji revizora odgovarajući i prikladni u konkretnim okolnostima.

5 Datum posljednje nezavisne provjere kvaliteta rada društva za reviziju

Zakon propisuje da se postupak kontrole kvaliteta društava za reviziju, odnosno ovlaštenog revizora sprovodi jednom u tri godine, imajući u vidu da je ova odredba propisana Zakonom počela da se primjenjuje od 2017. godine, još uvijek nije završena kontrola kvaliteta društava za reviziju odnosno ovlaštenih revizora.

Pored navedenog, posljednja periodična interna provjera kvaliteta rada Društva izvršena je tokom 2017. godine u okviru kontrole kvaliteta rada DCE-a, na osnovu koje je utvrđeno da Društvo u Crnoj Gori adekvatno primjenjuje svoje politike i procedure, kao i standarde revizije primjenjive u Crnoj Gori.

6 Popis subjekata iz člana 29 Zakona za koje je Društvo sprovelo reviziju tokom prethodne poslovne godine

Prilog 1 ovom izvještaju.

7 Izjava o nezavisnosti rada društva

U skladu sa članom 26. stav 2. tačka 7) Zakona, Društvo izjavljuje da redovno sprovodi postupke provjere nezavisnosti, koji se odnose na nezavisnost rada Društva i zaposlenih u Društvu u odnosu na klijenta i revizorsko angažovanje, i potvrđuje da je obavljen redovni interni pregled poštovanja zahtjeva nezavisnosti.

Društvo ima uspostavljene pisane politike i procedure o nezavisnosti, koje podrazumijevaju sprovođenje određenih godišnjih provjera usklađenosti sa zahtjevima o nezavisnosti.

- Svaki zaposleni dužan je da svake godine, potpiše ličnu potvrdu o nezavisnosti. Pored toga, slične potvrde se pribavljaju od novih zaposlenih i onih koji napuštaju Društvo.
- Svi rukovodioci, direktori i partneri unose podatke o svojim finansijskim ulaganjima u „GIMS“. Portfolio svakog pojedinca provjerava se u odnosu na elektronski spisak klijenata revizije u cilju provjere da li je takvo učešće u vlasništvu dozvoljeno relevantnim pravilima o nezavisnosti.
- Svi zaposleni obavezni su da završe „on line“ kurs o pravilima koja regulišu nezavisnost.
- Procesi prihvatanja klijenta i angažmana primjenjuju se u cilju potvrde da nezavisnost nije ugrožena.

Pored kontinuiranog praćenja usaglašenosti sa politikama i procedurama o nezavisnosti, jednom godišnje sprovode se procedure kontrole i testiranja nezavisnosti na odabranom uzorku profesionalnog osoblja i viših rukovodilaca.

Interna potvrda nezavisnosti zaposlenih Društva izvršena je tokom 2018. godine.

8 Izjava o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji

U skladu sa članom 26. stav 2. tačka 8) Zakona, Društvo izjavljuje da obezbjeđuje kontinuirano profesionalno usavršavanje za licencirane ovlašćene revizore.

Svi ovlašćeni revizori u Društvu kontinuirano održavaju i unapređuju svoje kvalifikacije kroz kombinaciju internih kurseva i edukativnih seminara koje organizuje Ministarstvo finansija Crne Gore, odnosno lice kojem je povjereno vršenje tih poslova Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (u daljem tekstu: ISRCG).

Kontinuirano usavršavanje je ključna politika Društva, jer je to važno sredstvo za unapređenje znanja i održavanje i poboljšanje kvaliteta naših usluga. Intranet je polazna tačka koja pruža tehničku obuku, obuku iz oblasti socijalnih i vještina upravljanja, poslovne ekonomije i kurseve vezane za konkretne industrijske sektore.

Izveštaj o transparentnosti

Program stalnog usavršavanja obuhvata i interne kurseve koje organizuje Deloitte i eksterne seminare, među njima su i seminari ISRCG. Određeni kursevi su obavezni, a drugi su izborni, tako da svaki revizor može da prilagodi program učenja svojim ličnim potrebama.

Tokom prvih godina rada edukacija se uglavnom sastoji od obaveznih stručnih kurseva, na temu Deloitte-ovih metodologija i procesa, a kasnije se broj izbornih kurseva uvećava s obzirom na sve različite individualne potrebe revizora. Individualni program učenja je obavezan, počev od nivoa revizora sa oko četiri godine iskustva.

Od iskusnijih revizora očekuje se da osvježavaju i proširuju svoja tehnička znanja. Razvoj vještina upravljanja i međuljudskih odnosa je veoma važan za ovu grupu zaposlenih. Postoji i mogućnost dužeg i ozbiljnijeg obrazovanja, kao što su master studijski programi poslovne administracije. Dostupan je i sistem akreditacije gde se zahtijeva pohađanje odgovarajućih kurseva prije nego što revizoru bude dopušteno obavljanje određenih poslova.

Sistem automatskog nadgledanja omogućava provjeru statusa internih i eksternih kurseva koje pohađa svaki revizor. Stalno stručno usavršavanje je jedan od faktora koji se uzima u obzir prilikom godišnjeg ocjenjivanja zaposlenih u reviziji i ocjene njihovog potencijala za dalji razvoj i napredovanje u Društvu.

9 Parametri za utvrđivanje zarada glavnih partnera za reviziju

Ocjenjivanje partnera vrši se jednom godišnje i u zavisnosti od rezultata te evaluacije, naknada za rad partnera se može uvećati ili umanjiti. Ocjenjivanje partnera sprovodi se primjenom sledećih kriterijuma: kvalitet, integritet, profesionalizam, preduzetničke sposobnosti, nezavisnost, kao i poštovanje propisa i internih politika.

10 Politika rotacije ključnih partnera revizije i članova revizorskog tima

Društvo ima usvojene politike i procedure koje zahtijevaju rotaciju ključnih partnera revizije i članova revizorskog tima. U skladu sa Zakonom, Društvo je dužno da najkasnije svake sedme godine od početka obavljanja revizije finansijskih iskaza kod istog subjekta revizije izvrše zamjenu licenciranog ovlašćenog revizora, potpisnika revizorskog izvještaja, odnosno ključnog revizorskog partnera, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

Tokom perioda "hlađenja" od tri godine, ključni partner revizije ne može učestvovati u reviziji ovih klijenata revizije, kontroli kvaliteta revizorskog angažmana, ne može davati konsultacije timu revizora kao ni klijentu revizije u vezi sa tehničkim ili pitanjima specifičnim za delatnost klijenta revizije, transakcije ili događaje niti na bilo koji drugi način, neposredno uticati na ishod statutarne revizije.

Dok je prvenstvena odgovornost ključnih partnera revizije da obezbijedi poštovanje zahtjeva o rotaciji, Društvo primjenjuje proces praćenja koji, između ostalog, podrazumijeva analizu klijentovih portfolija i praćenje pojedinaca koji se u različitim ulogama dodjeljuju angažovanjima statutarne revizije uz razmatranje njihovih kompetencija, sposobnosti, obima radnih zadataka i dostupnosti revizorima angažovanim u statutarnim revizijama kako bi im se omogućilo da na odgovarajući način ispunjavaju svoje odgovornosti kao ključni partneri revizije.

11 Finansijske informacije

Društvo je u 2018. godini ostvarilo ukupan prihod od usluga u iznosu od EUR 864.301 čija se struktura po vrstama pruženih usluga daje u sledećoj tabeli:

Vrsta usluge	Iznos (godišnje)	% od ukupnog prihoda	
Revizije (ISA)	651.461	75%	
Ostale usluge	212.840	25%	
Ukupno	864.301	100%	

12 Zahtjev u vezi sa licenciranjem ovlašćenih revizora u skladu sa lokalnim propisima

Licenca za obavljanje revizije (u daljem tekstu: licenca) je javna isprava koju izdaje Ministarstvo finansija Crne Gore licu koje ispunjava uslove propisane Zakonom.

Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

Licenca za obavljanje revizije može se izdati licu koje:

- 1) ima zvanje sertifikovanog računovođe;
- 2) ima tri godine iskustva na poslovima revizije od čega najmanje dvije godine na poslovima revizije pod nadzorom ovlašćenog revizora;
- 3) nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova iz oblasti revizije.


Radi održavanja teorijskog znanja, stručnih vještina i vrijednosti na visokom nivou ovlašćeni revizori su dužni da se profesionalno usavršavaju.


Profesionalno usavršavanje, vrši se na osnovu programa kontinuirane profesionalne edukacije, koji utvrđuje Ministarstvo finansija Crne Gore.

Profesionalno usavršavanje, organizuje i sprovodi Ministarstvo finansija Crne Gore, odnosno pravno lice kojem je povjereno vršenje tih poslova ISRCG.

Ministarstvo će ovlašćenom revizoru oduzeti licencu:

- 1) ako se utvrdi da su podaci na osnovu kojih je izdata licenca neistiniti;
- 2) u slučaju oduzimanja sertifikata;
- 3) ako obavlja poslove revizije nestručno i nesaglasno sa MSR i Kodeksom etike za profesionalne računovođe;
- 4) ako obavlja poslove revizije suprotno odredbama Zakona o reviziji;
- 5) ako ne otkloni nepravilnosti, odnosno ne sprovede dodatne mjere u roku određenom u postupku kontrole; i
- 6) ako ne ispunjava i druge uslove utvrđene Zakonom o reviziji.


Katarina Bulatović
Izvršni direktor
Deloitte d.o.o. Podgorica
29. mart 2019. godine



Deloitte.

Deloitte Central Europe je regionalna organizacija pravnih lica organizovanih pod okriljem Deloitte Central Europe Holdings Limited, firme članice Deloitte Touche Tohmatsu Limited, registrovane u centralnoj Evropi. Usluge pružaju zavisna i pridružena duštva Deloitte Central Europe Holdings Limited, koja predstavljaju zasebne i samostalne pravne subjekte. Zavisna i pridružena preduzeća Deloitte Central Europe Holdings Limited su među vodećim kompanijama koje pružaju usluge u 18 zemalja centralne Evrope, sa 44 kancelarije i više od 6000 zaposlenih stručnjaka.

Deloitte pruža usluge revizije, poslovnog, finansijskog, poreskog i pravnog konsaltinga, i konsaltinga u upravljanju rizicima javnim i privatnim preduzećima različitih djelatnosti. Deloitte pruža podršku najvećim kompanijama na svijetu (četiri od pet kompanija sa liste Fortune Global 500®) u rešavanju najkompleksnijih poslovnih izazova putem globalno povezane mreže društava članova u više od 150 zemalja svijeta. Da biste saznali više o tome na koji način približno 264 000 Deloitte-ovih stručnjaka doprinosi, ne samo uspehu klijenata, već i cjelokupne zajednice, pratite nas na Facebook-u, LinkedIn-u i Twitter-u.